




Kanegelo ya Lesedi

Tebogo Matshana

Tebogo Matshana



Ulwazi
Lwethu



Sesi wa ka Lesedi ke sesasedi.

O tla dula setulong a itšikinya, a itira eke ke bere. Ge o kare o leka go mo swara, o khuta godimo ga mohlare gore o se ke wa mmona.



"Fologa mo mohlareng, o tla senya moriri wa gago," gwa goelela Koko.

"Aowa Koko, ke šetše ke le lefaufaung," Lesedi a arabia.

Koko o šišinya hlogo ka go se tshepe tše di dirwago ke Lesedi.



Ge pula e ena, ngwanešo Lesedi o kitimela kua puleng.

“Lesedi,” Koko a goeletša, “Tsena ka ntlong, o tla senya diaparo tša gago.”



Ge a soletšwe dilalelo, Lesedi o raloka ka tšona,
a be a dire dipudula ka teye ya gagwe.



O bethantšha moropa wa gagwe a be a leletše
katara ya gagwe ya motlakase godimo.



Ga go makatše ge a sa lemoge tlhakahlakano ye
a e dirago ka phapošing ya rena ya borobalelo.



"Lesedi, ka nnete wo ga se mokgwa wo
lekgarebe le swanetšego le itshware ka wona,"
gwa bolela Koko.



"Ijoo Koko! Ke ka mokgwa wo nna ke dirilwego ka wona," Lesedi a bolela a edimola.



Bošego ka moka, Lesedi ga a robale le gatee. O
lala a fetogafetoga e le ge a lora a nametše
sefala a letša katara.



Ge letšatši le hlabo, Lesedi o bonagala a lapile.

"Koko wee! Ga se ke robale gabotse le gatee. Ke a tshepiša go re lehono ke tla hlwekiša phapoši ya ka ya borobalelo." a realo Lesedi.



"Ijoo Lesedi ngwanaka, mohlomongwe o tla ba mosadi wa mmakgonthe!" Koko a myemyela.

"Ijoo Koko! Ke a kgona go itshwara sesadi le gona ke be ka mokgwa wo ke hlolegilego ka wona." Lesedi a myemyela.



"Ke a kgora go ba mosadi wa mmakgonthe gape ka ba se sengwe le se sengwe se ke se ratago," gwa bolela ngwanešo a gokara Koko.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Kanegelo ya Lesedi

Author/s: Tebogo Matshana

Translator/s: Connie Makgabo

Illustrator/s: Tebogo Matshana

Assurer/s: Dikeledi Queen Shai

Language: Sepedi



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

